



## **TENDERSKA DOKUMENTACIJA**

### **POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA ZA PREGOVARANJE**

**(Izmjenjena)**

**Predmet: Poštanska dostava izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu  
za Opće izbore 2018. godine**

**Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci**

**Broj tenderske dokumentacije: 07-2-16-3-98-3/18**

**Sarajevo, mart 2018. godine**

## Sadržaj

OPŠTI PODACI.....	4
1. Podaci o ugovornom organu.....	4
2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt.....	4
3. Pojmovi / skraćenice .....	4
4. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa .....	5
5. Redni broj nabavke.....	5
6. Podaci o postupku javne nabavke.....	5
PODACI O PREDMETU NABAVKE.....	5
7. Opis predmeta nabavke .....	5
8. Količina predmeta nabavke .....	6
9. Tehničke i količinske specifikacije .....	7
TEHNIČKE I KOLIČINSKE SPECIFIKACIJE.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
10. Mjesto pružanja usluga.....	8
11. Rok pružanja usluga .....	8
USLOVI ZA KVALIFIKACIJU .....	9
12. Uslovi za kvalifikaciju.....	9
13. Ostali uslovi za kvalifikaciju .....	11
PODACI O PONUDI.....	13
14. Sadržaj ponude i način pripreme ponude .....	13
15. Način dostavljanja ponuda .....	14
16. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda.....	14
17. Početna cijena ponude iz Priloga II .....	14
18. Način određivanja početne cijene ponude.....	15
19. Valuta ponude.....	15
20. Kriterij za dodjelu okvirnog sporazuma .....	15
21. Jezik i pismo ponude .....	15
22. Rok važenja ponude .....	15
OSTALE INFORMACIJE .....	16
23. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda.....	16
24. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja početnih ponuda i počinjanje pregovora .....	16
25. Nacrt okvirnog sporazuma ili osnovni elementi okvirnog sporazuma .....	17
OSTALI PODACI.....	17
26. Garancija za uredno izvršenje ugovora .....	17
27. Podugovaranje.....	18
28. Rok za donošenje odluke o rezultatu postupka javne nabavke .....	19

29. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču .....	19
DODATNE INFORMACIJE .....	19
30. Provjera računske ispravnosti ponude i objašnjenje neprirodno niske cijene .....	19
31. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata .....	20
32. Sukob interesa / korupcija .....	20
33. Pouka o pravnom lijeku.....	21
PRILOZI: .....	21
PRILOG I .....	22
OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE .....	22
PRILOG II.....	24
OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE.....	24
PRILOG III .....	28
POVJERLJIVE INFORMACIJE .....	28
PRILOG IV .....	29
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačke od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) .....	29
PRILOG V.....	30
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) .....	30
PRILOG VI .....	31
Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50. tač. e) (Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga ) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).....	31
PRILOG VII.....	32
IZJAVA IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA .....	32
PRILOG VIII.....	33
GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA.....	33
PRILOG IX .....	34
NACRT OKVIRNOG SPORAZUMA .....	34
PRILOG X.....	39
OVLAŠTENJE ZA ZASTUPANJE I UČEŠĆE NA JAVNOM OTVARANJU PONUDA .....	42

# OPŠTI PODACI

## 1. Podaci o ugovornom organu

**Ugovorni organ:** Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

**Adresa:** Ul. Danijela Ozme br.7, Sarajevo

**Identifikacijski broj:** 4200539410001

**Detaljna adresa za korespondenciju:** Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo

**Telefon:** 033 251 300

**Faks:** 033 251 329

**Internet adresa:** [www.izbori.ba](http://www.izbori.ba)

## 2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

**Kontakt osoba:** Zlata Kokorović, Aida Mešić

**Telefon:** 033 251-349

**Faks:** 033 251-329

e-mail: [aida.mesic@izbori.ba](mailto:aida.mesic@izbori.ba)

## 3. Pojmovi / skraćenice

Pojmovi / skraćenice koji se koriste u ovoj tenderskoj dokumentaciji imaju sljedeća značenja:  
“**Ovlašteno lice / lica**” – lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime ponuđača;

“**Ugovorni organ**” – Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine;

“**Zakon**” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14);

“**Postupak nabavke**” – postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije;

“**Podzakonski akti**” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona;

“**Ponuđač**” – privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja na tržištu nudi usluge i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom;

“**Dobavljač**” – privredni subjekt kojem je nakon postupka javne nabavke dodijeljen ugovor o javnoj nabavci;

“**TD**” – ova tenderska dokumentacija.

Postupak nabavke će se provesti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom TD.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između ugovornog organa i privrednih subjekata obavljat će se u pisanom obliku, putem poštanske pošiljke, faksa, elektronske pošte / e-pošta, ili kombinacijom tih sredstava. Uvid u TD i preuzimanje TD može se vršiti lično na adresi ugovornog organa.

Informacije u vezi sa postupkom javne nabavke, kao što su informacije vezane za uvid i preuzimanje tenderske dokumentacije, zahtjev za pojašnjenje i druge informacije, mogu da se dobiju isključivo od nadležnih kontakt osoba iz tačke 2 ove TD. U suprotnom razmjena informacija nije valjana.

#### **4. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa**

Kod Ugovornog organa ne postoje privredni subjekti, koji se u ovom postupku javne nabavke mogu pojaviti kao učesnici, a koji su isključeni iz postupka javne nabavke zbog postojanja sukoba interesa, u skladu sa članom 52. st. (4) i (5) Zakona.

#### **5. Redni broj nabavke**

**Broj nabavke:** 07-2-16-3-98-1/18

**Referentni broj iz Plana nabavki:** 22

#### **6. Podaci o postupku javne nabavke**

**Vrsta postupka javne nabavke:** pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

**Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV): 585.000,00 KM i to po lotovima kako slijedi:**

**LOT 1 - 60.000,00 KM**

**LOT 2 - 525.000,00 KM za okvirni sporazum, a 505.000,00 KM za Opće izbore 2018. godine, kao poseban za ugovor.**

**Vrsta ugovora o javnoj nabavci:** usluge

**Okvirni sporazum:** da za LOT 2

**Ugovor:** da za LOT 1

**Period na koji se zaključuje okvirni sporazum:** do dvije godine od dana potpisivanja ugovora od strane ugovornih strana.

**Period na koji se zaključuje ugovor:** jednokratno izvršenje

### **PODACI O PREDMETU NABAVKE**

#### **7. Opis predmeta nabavke**

Predmet ovog postupka je nabavka usluga poštanske dostave izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu, za Opće izbore 2018. godine i za prijevremene izbore.

Predmete nabavke za LOT 1 su usluge poštanske dostave izbornog materijala (obrazac za prijavu za glasanje izvan BiH i instrukcijsko pismo) na adrese biračima u inostranstvu putem obične pošiljke i na adrese partnerskim udruženjima u inostranstvu za Opće izbore 2018. godine, o čemu će se zaključiti ugovor.

Predmet nabavke za LOT 2 i usluge poštanske dostave izbornog materijala (izborni paket - koverta sa glasačkim listićima) na adrese biračima u inostranstvu za glasanje izvan BiH na Općim izborima 2018. godine putem preporučene pošiljke i za prijevremene izbore koji se budu provodili tokom trajanja okvirnog sporazuma.

Navedene usluge poštanske dostave izbornog materijala za glasanje putem pošte obuhvataju rezervisane poštanske usluge u međunarodnom saobraćaju koje obuhvataju prijenos (prijem, otpremu, prijevoz, prispjeh i uručenje) putem **obične pošiljke za LOT 1 i preporučene pošiljke za LOT 2 biračima u inostranstvu prema tehničkoj i količinskoj specifikaciji u kojoj su predviđene okvirne količine predmetne nabavke za Opće izbore 2018. godine, čemu će se naknadno po utvrđivanju količina za predmetnu uslugu zaključiti poseban ugovor u okviru zaključenog okvirnog sporazuma.**

**Ugovorni organ ne zahtjeva otpremu pošiljki avionskim putem, shodno članu 22. stav (3) Općih uslova za obavljanje poštanskih usluga.**

**Prilikom podnošenja ponuda u ovom postupku ponuđači bi trebali imati u vidu odredbe zakona o poštama.**

Između ostalih odredaba članom 6. stav (2) Zakona o poštama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 33/05) je definisano da rezervisane poštanske usluge mogu obavljati samo javni poštanski operateri.

Na identičan način rezervisane poštanske usluge definisane su i članom 9. Zakona o poštanskom prometu FBiH („Službene novine FBiH“, br. 76/04 i 79/15) i članom 9. Zakona o poštanskim uslugama RS („Službeni glasnik RS“, br. 30/10 i 38/10).

Javni poštanski operateri u BiH, u skladu s pomenutim zakonskim propisima, jesu JP BH Pošta doo Sarajevo, HP Mostar doo Mostar i Preduzeće za poštanski saobraćaj ad Banjaluka (službeni skraćeni naziv: Pošte Srpske ad Banjaluka).

**Podjela na lotove: da**

**LOT 1** - poštanska dostava izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu

**LOT 2** - poštanska dostava izbornog materijala, putem preporučene pošiljke, biračima za glasanje putem pošte

**Oznaka i naziv iz JRJN: 64110000-0 – poštanske usluge**

## **8. Količina predmeta nabavke**

Svi ponuđači koji podnesu ponude za usluge koje se traže tenderskom dokumentacijom, obavezni su svoje ponude uskladiti sa elementima tehničke i količinske specifikacije.

Količine predmeta nabavke utvrđene su u tehničkoj i količinskoj specifikaciji za LOT 1 i LOT 2.

**Obzirom da ugovorni organ zbog objektivnih okolnosti ne može utvrditi tačnu količinu predmeta nabavke za LOT 2 u tehničkoj i količinskoj specifikaciji su utvrđene okvirne količine za ove usluge.**

**Realizacija okvirnog sporazuma zavisi od potreba ugovornog organa i raspoloživih finansijskih sredstava, a stvarna nabavljena količina na osnovu zaključenog okvirnog sporazuma može biti jednaka ili manja od predviđene okvirne količine. Sa ponuđačem sa kojim se zaključi okvirni sporazum će se zaključiti ugovor za Opće izbore 2018. godine.**

Ukupna plaćanja na osnovu svih ugovora na osnovu okvirnog sporazuma, u koji je uključen i ugovor za Opće izbore 2018. godine u iznosu do 505.000,00 KM, ne smiju prelaziti ukupnu vrijednost na koju je zaključen okvirni sporazum.

## 9. Tehničke i količinske specifikacije

Svi ponuđači koji podnose svoje ponude trebaju formirati ponude u skladu sa uslovima i prema obrascu koji je naveden u nastavku.

Zbog mogućnosti naknadnih izmjena zakonskih propisa, s tim u vezi promijenjenih faktora izbornog procesa, moguće je da će se konačna specifikacija za usluge poštanske dostave izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu za Opće izbore 2018. godine, koja će poslužiti kao osnov za okvirni sporazum/ugovor sa dobavljačem razlikovati od specifikacije koja je navedena u ovoj tenderskoj dokumentaciji.

Prilikom sačinjavanja ponude i obračuna početne cijene u ovom postupku ponuđači mogu koristiti Pregled registrovanih birača za glasanje putem pošte sačinjen na osnovu podataka prikupljenih na prethodno održanim Lokalnim izborima 2016. godine, koji se nalazi u Prilogu II ove TD.

### LOT 1 - poštanska dostava izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu za Opće izbore 2018. godine

#### *Količine po regionima za formiranje ponude za LOT 1*

RB.	Opis pošiljke, Obična pošiljka	(broj komada pošiljki) do 20 gr.	(broj komada pošiljki) do 250 gr.
1.	Pošiljke za dostavni region Evrope,	62.000	186
2.	Pošiljke za dostavni region van Evrope (prekookeanske i ostale zemlje)	3.500	42
3.	Ukupno	65.500	228

Okvirni rok za početak izvršenja usluga za LOT 1 je prva polovina maja 2018. godine.

### LOT 2 - poštanska dostava izbornog materijala, putem preporučene pošiljke, biračima za glasanje putem pošte za Opće izbore 2018. godine

#### *Količine po regionima za formiranje ponude za LOT 2*

	Opis pošiljke Preporučena pošiljka	(broj komada pošiljki) do 100 gr.
1.	Pošiljke za dostavni region Evrope	65.000 komada

2.	Pošiljke za dostavni region van Evrope (prekookeanske i ostale zemlje)	<b>5.000 komada</b>
3.	Ukupno	<b>70.000 komada</b>

**Okvirni rok za početak izvršenja usluga za LOT 2 je august 2018. godine.**

Po potpisivanju ugovora za LOT 1 i okvirnog sporazuma za LOT 2, usluge će se izvršiti u maksimalnom roku do 15 dana računajući od dana predaje pošiljki na otpremu Izvršiocu usluge.

Maksimalni rok dostave podrazumijeva vrijeme od preuzetih pošiljki kod ugovornog organa do dana/datuma dostave pošiljaka na adrese u inostranstvu.

Na prednjoj strani sa prozorom koverata od 100 grama će biti odštampan dio koji bude zahtjevan od odabranog ponuđača (crno bijela štampa- npr. poštarina plaćena, i slično).

Odabranom ponuđaču će se pošiljka predati na otpremu u skladu sa poštanskim propisima kako je navedeno prijedlogu ugovora/okvirnog sporazuma.

Sve neuručene pošiljke moraju biti vraćene na adresu, odnosno poštanski pretinac /PO BOX/ ugovornog organa“ **Izbori u Bosni i Hercegovini Poštanski pretinac 451 71000 Sarajevo** “.

Odabrani ponuđač će dostaviti izvještaj o isporuci pošiljki u štampanoj i elektronskoj formi.

**NAPOMENA:** Navesti podatke u sklopu ponude o obavezama ugovornog organa u smislu klasifikacije pošiljki i načinu pripreme pošiljki. Sva prateća dokumenta koja trebaju biti popunjena prilikom primopredaje trebaju biti dostavljena u sklopu ponude i pojašnjeno popunjavanje i proces slanja.

## **10. Mjesto pružanja usluga**

Mjesto preuzimanja pošiljki za izvršenje usluga je iz skladišta Centralne izborne komisije BiH, Ulica Kasindolskog bataljona 34, Istočno Sarajevo i/ili sjedišta Centralne izborne komisije BiH Danijela Ozme 7 Sarajevo.

U slučaju da dođe do promjene mjesta ili adrese u toku trajanja okvirnog sporazuma, ugovorni organ će o tome blagovremeno obavijestiti odabranog dobavljača pisanim putem, uz napomenu da promjena mjesta izvršenja usluga ne može uticati na zaključeni okvirni sporazum. Tačan popis mjesta i adrese izvršenja usluga se utvrđuje okvirnim sporazumom.

## **11. Rok pružanja usluga**

Nakon provedenog postupka ugovorni organ će zaključiti sa najpovoljnijim ponuđačem ugovor za Lot 1, na period do tri mjeseca od dana potpisivanja ugovora od strane predstavnika ugovornih strana, a usluge koje su predmet ovog ugovora odabrani dobavljač je dužan iste izvršiti jenokratno u roku od 15 dana računajući od dana predaje pošiljaka na otpremu od strane ugovornog organa, a početak preuzimanja pošiljki od strane ugovornog organa je od dana raspisivanja Općih izbora 2018. godine.

Nakon potpisivanja okvirnog sporazuma za Lot 2, usluge će se vršiti na određeno vrijeme u roku do dvije godine, odnosno u okviru vrijednosti okvirnog sporazuma, a rok izvršenja pojedinih usluga po osnovu zaključenih ugovora je 15 dana računajući od dana predaje pošiljaka na otpremu.



Na osnovu okvirnog sporazuma, u skladu sa članom 32. stav (1) Zakona, zaključit će se i ugovor I- za Opće izbore 2018. godine, u kojem je rok izvršenja maksimalno do 15 dana od dana predaje pošiljki na otpremu, a početak preuzimanja pošiljki u skladištu ugovornog organa je august 2018. godine.

U slučaju kašnjenja u pružanju usluga, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene usluge i to:

a) za pošiljke za dostavni region Evrope- za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, počev od prvog dana nakon isteka roka navedenog u prethodna dva stava i

b) za pošiljke za dostavni region van Evrope, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, počev od četvrtog dana nakon isteka roka navedenog u prethodna dva stava,

s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti usluga koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

## USLOVI ZA KVALIFIKACIJU

### 12. Uslovi za kvalifikaciju

#### 12.1 Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da:

- a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
- d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

U svrhu dokazivanja uslova iz alineje a) do d) ponuđač je dužan dostaviti **popunjenu izjavu o ispunjenosti uslova lične sposobnosti i ovjerenu kod nadležnog organa (sud, notar, općina i dr....) da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 12.1. Datum izjave i ovjere iste ne smije biti stariji od 15 dana od dana dostavljanja ponude.**

Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova lične sposobnosti je sastavni dio TD Prilog IV TD.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

**Samo onaj ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:**

- a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.
- d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektno poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 5 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

### **13. Ostali uslovi za kvalifikaciju**

Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora zadovoljavati minimalne kvalifikacione uslove, i to:

- a) sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti,
- b) da ispunjava uslove ekonomske i finansijske sposobnosti i
- c) da je tehnički i profesionalno sposoban za realizaciju predmetnog Ugovora.

#### **13.1. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti - član 46. Zakona**

13.1.1 Ponuđač je, u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti dužan u ponudi dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je registrovan ili osigurati posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke, kako slijedi:

- a) ponuđač iz BiH koji je privredno društvo / preduzeće / pravno lice: aktuelni izvod o registraciji iz sudskog registra. Aktuelni izvod iz sudskog registra mora sadržavati sve podatke, za koje je, prema važećim propisima o registraciji, propisano da ih takav dokument sadrži;
- b) ponuđač iz BiH koji je fizičko lice / obrtnik - preduzetnik: odgovarajući dokument o registraciji izdat od nadležnog organa, prema važećim propisima o obrtnicima/ preduzetnicima. Dokument o registraciji mora biti dostavljen u osnovnom tekstu, sa svim eventualnim izmjenama i dopunama;
- c) ponuđač čije je sjedište izvan BiH: odgovarajući dokument koji je ekvivalentan dokumentima iz prethodnih alineja izdat od nadležnog organa prema važećim propisima zemlje sjedišta ponuđača / zemlje u kojoj je registriran ponuđač, a kojim ponuđač dokazuje da je registrovan za obavljanje predmetne nabavke.

**Na osnovu člana 6. stav (2) i člana 24. stav (1) Zakona o poštama (Službeni glasnik BiH, br. 33/05) rezervisane poštanske usluge mogu obavljati samo javni poštanski operateri.**

13.1.2 **Dokazi iz tačke** 13.1.1 se dostavljaju u sastavu ponude original ili ovjerena kopija originala, s tim da datum izdavanja originala nije stariji od šest (6) mjeseci računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja ponude smatra se dan / datum koji je ugovorni organ odredio u tenderskoj dokumentaciji kao dan / datum prijema ponuda).

13.1.3 Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

13.1.4 U slučaju da se u ponudi ne dostave traženi dokumenti u vezi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđača ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljnjeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

#### **13.2. Ekonomska i finansijska sposobnost - član 47. a) Zakona**

13.2.1 Ponuđač, u svrhu dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti, treba ispunjavati sljedeće minimalne uslove:

- a) da je transakcijski bankarski račun ponuđača aktivan

13.2.2 Ponuđač je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica navedenih u prethodnoj tački i to:

- a) odgovarajući dokument/dokaz koji izdaje banka ponuđača ili druga finansijska institucija (npr. Centralna banka BiH), u skladu s pozitivnim propisima, a kojim se dokazuje ispunjenje uslova da je transakcijski bankarski račun ponuđača aktivan

13.2.3 Dokaz iz tačke 13.2.2 dostavljaju se u sastavu ponude kao **obična kopija zajedno** sa popunjenom **Izjavom o ispunjenosti uslova ekonomske i finansijske sposobnosti potpisanom i ovjerenom od strane ponuđača.**

Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova ekonomske i finansijske sposobnosti je sastavni dio TD Prilog V.

13.2.4 Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija dužan je dokaz iz tačke 13.2.2 pod a) dostaviti u roku od pet (5) dana od dana prijema odluke o dodjeli ugovra/okvirnog sporazuma. Dokazi moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ponuđač ispunjavao uslove koji se traže TD. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu Izjavu iz člana 47. Zakona. Dokazi se dostavljaju original ili kao ovjerena kopija originala, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od tri (3) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude (pod danom dostavljanja ponude smatra se dan/datum, koji je ugovorni organ, odredio u ovoj TD kao dan/datum za prijem ponuda).

### **13.3. Tehnička i profesionalna sposobnost - član 50. e) Zakona**

**13.3.1.** Ponuđač, u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti za izvršenje posla, treba ispunjavati sljedeće minimalne uslove:

- a) Tehničku opremljenost i osposobljenost i mjere koje omogućavaju izvršenje predmetnih usluga.

**13.3.2.** Ponuđač je dužan u sastavu ponude dostaviti sljedeći dokaz u svrhu dokazivanja činjenice navedene u tački 13.3.1:

- a) Izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže dobavljač za izvršenje konkretnih usluga u traženom roku i osiguranje kvaliteta.

13.3.3 Ponuda koje ne bude sadržavala traženu izjavu biće odbijena.

13.3.4 Ugovorni organ zadržava pravo provjere dostavljenih podataka i dokumenata.

Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova tehničke i profesionalne sposobnost je sastavni dio TD Prilog VI.

### **13.4. Posebno definisani uslovi za kvalifikaciju ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača**

Grupa ponuđača, odnosno svaki član grupe dostavlja ponudu na sljedeći način:

Dokumenti koji su navedeni pod tačkama 12.1 (lična sposobnost), 13.1 (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti) moraju se posebno dostaviti/pripremiti za svakog člana grupe ponuđača. Izjavu iz člana 52. Zakona mora dostaviti svaki član grupe ponuđača.

Članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan set/paket dokumenata koji su navedeni u tački 13.2 (ekonomska i finansijska sposobnost) TD i tački 13.3 (tehnička i profesionalna sposobnost) TD, kao i ostalih dokumenata, koji su traženi TD.

Grupa ponuđača koja želi učestvovati u ovom otvorenom postupku javne nabavke dužna je dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke, u roku od tri (3) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnije ponude. Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima, ko ima pravo istupa, predstavljanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača, kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača. Ukoliko ponuđač ne dostavi definisani pravni akt sa definisanom sadržinom, ugovor će se dodijeliti sledećem ponuđaču sa rang liste.

Grupa ponuđača može uz svoju ponudu odmah dostaviti i original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju. Ovim se oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja originala ili ovjerene kopije ako bude izabrana.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu, ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke. Član grupe ponuđača ne može biti član druge grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke. U suprotnom će ugovorni organ odbaciti obje ponude kao nedopuštene.

Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabavke.

Grupa ponuđača solidarno odgovara za sve obaveze.

## **PODACI O PONUDI**

### **14. Sadržaj ponude i način pripreme ponude**

Početna ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Početna ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente:

- a) Obrazac za dostavljanje početne ponude –Prilog I;
- b) Obrazac za cijenu početne ponude - Prilog II;
- c) Povjerljive informacije – Prilog III;
- d) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačkama od a) do d) Zakona o javnim nabavkama - Prilog IV;
- e) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama-Prilog V;
- f) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50. tačke e) Zakona o javnim nabavkama –Prilog VI;
- g) Izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama-Prilog VII;
- h) Garancija za uredno izvršenje ugovora-Prilog VIII;
- i) Popunjen ugovor i okvirni sporazum-Prilog IX i
- j) Ovlaštenje za zastupanje i učešće na javnom otvaranju ponuda-Prilog X.

## **15. Način dostavljanja ponuda**

Početna ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi **Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, najkasnije do 23.04.2018. godine do 14,00 sati**. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj kovrti na kojoj, na prednjoj strani kovrte, mora biti navedeno:

**Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine  
Ulica Danijela Ozme br. 7  
71000 Sarajevo**

Na kovrti ponude mora biti naznačeno:

- a) Naziv i adresa ugovornog organa
- b) naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu kovrte,
- c) evidencijski broj javne nabavke,
- d) naziv predmeta nabavke,
- e) naznaka „ne otvaraj“.

Na zadnjoj strani kovrte ponuđač je dužan da navede naziv i adresu ponuđača.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom. Neće biti prihvaćene ponude koje budu uvezane spiralnim uvezom, u običnu plastičnu fasciklu s mehanizmom, niti na bilo koji drugi način osim na jedan od dva naprijed navedena prihvatljiva načina. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

### **Ponuda se dostavlja samo u originalu.**

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Garancija kao dio ponude se ne numeriše. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju originalno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je osiguran kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

## **16. Dopuštenost dostave alternativnih ponuda**

Dobavljačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

## **17. Početna cijena ponude iz Priloga II**

Obrazac za početnu cijenu ponude je dat u Prilogu II tenderske dokumentacije koji je pripremljen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije i čini sastavni dio tenderske dokumentacije.

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za početnu cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Ukoliko obrazac za početnu cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0.

### **18. Način određivanja početne cijene ponude**

Početna cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabavke podjeljen po stavkama.

Početna cijena ponude se piše brojevima i slovima. Početna cijena ponude je nepromjenjiva.

U početnoj cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude, ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom, koji se izražava u procentima (%).

### **19. Valuta ponude**

Početna cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

### **20. Kriterij za dodjelu ugovora i okvirnog sporazuma**

Ugovor i okvirni sporazum se dodjeljuje kvalifikovanom dobavljaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude.

Kriterij za dodjelu je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

### **21. Jezik i pismo ponude**

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilničnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

### **22. Rok važenja ponude**

Ponude moraju važiti devedeset (90) dana, računajući od isteka za podnošenje ponuda. U periodu važenja ponude, Ugovorni organ može tražiti od ponuđača, u pisanoj formi, da produži period važenja do određenog roka. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev.

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke.

## **OSTALE INFORMACIJE**

### **23. Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda**

Zahtjev za učešće u postupku i početne ponude se dostavljaju na način definisan u tački 15. ove tenderske dokumentacije i to:

**Ugovorni organ:** Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

**Ulica i broj:** Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo

**Datum:** 23.04.2018. godine

**Vrijeme do kada se primaju ponude:** do 14:00 sati

Zahtjev za učešće i početne ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

### **24. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja početnih ponuda i počinjanje pregovora**

**Ugovorni organ:** Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

**Ulica i broj:** Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo

**Datum:** 23.04.2018. godine

**Vrijeme otvaranja ponuda:** u 14:15 sati.

Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Zapisnik sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku od tri (3) dana će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude.

Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuđačima će se saopštiti sljedeće informacije:

- naziv ponuđača;
- ukupna cijena navedena u ponudi;
- popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan;

Predstavnik ponuđača mora imati ovlaštenje za učešće u javnom otvaranju ponuda u ime ponuđača, ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe, da bi mogao potpisati i preuzeti Zapisnik sa otvaranja ponuda i vršiti druge pravne radnje zastupanja interesa ponuđača na otvaranju ponuda.

24.1. Nakon otvaranja početnih ponuda će se obaviti pregovaranje sa ponuđačima.

24.2. Nakon zaključivanja pregovora ugovorni organ šalje Poziv za podnošenje konačnih ponuda onim ponuđačima sa kojima je pregovarao. Ponuđači dostavljaju ponude koje se javno otvaraju u slučaju da su pozvana dva ili više ponuđača da dostave konačne ponude, koje će ugovorni organ pregledati i ocijeniti. Nakon toga, ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

24.3 Rok za dostavljanje konačne ponude, kao i javno otvaranje konačnih ponuda će se naknadno utvrditi u pozivu za dostavljanje konačne ponude.



## **25. Nacrt ugovora/okvirnog sporazuma ili osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma**

Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora/okvirnog sporazuma, i to nakon isteka roka od petnaest (15) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Ponuđač treba popuniti nacrt ugovora/okvirnog sporazuma sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi i čini sastavni dio ponude.

Ugovor/okvirni sporazum će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude i zakonom o obligacionim odnosima.

### **25.1 Potpisivanje ugovora/okvirnog sporazuma**

Ugovorni organ će obavijestiti dobavljača čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu zaključivanja ugovora/okvirnog sporazuma.

Nacrt ugovora/okvirnog sporazuma ili osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma nalaze se u Prilogu X ("nacrt okvirnog sporazuma"). Dobavljač treba popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi).

Svaku stranu nacrtu koju popuni dobavljač treba parafirati ovlašteno lice i priložiti uz ponudu skupa sa obrascem za podnošenje ponuda koji se nalazi u TD.

Na osnovu okvirnog sporazuma sporazumne strane imaju pravo da zaključuju pojedinačne ugovore.

Okvirni sporazum se potpisuje sa jednim ponuđačem na period u trajanju od dvije (2) godine.

### **25.2 Potpisivanje ugovora**

Pored zaključivanja okvirnog sporazuma sa najuspješnijim dobavljačem, ugovorni organ će zaključiti i ugovor o nabavci usluga poštanske dostave izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu za Opće izbore 2018. godine -ugovor I.

## **OSTALI PODACI**

### **26. Garancija za uredno izvršenje ugovora**

Ponuđač je obavezan dostaviti, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, u roku od 10 dana od dana zaključivanja (obostranog potpisivanja) ugovora za lot 1, i ugovora zaključenog na osnovu okvirnog sporazuma za lot 2 garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku безусловne bankarske garancije u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti, rok izvršenja ugovornih obaveza plus 30 dana nakon datuma izvršenja ugovorene usluge.

Obrazac garancije za uredno izvršenje ugovora je dat u Prilogu VII TD. Ponuđač **dostavlja izjavu** da će ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač dostaviti безусловnu bankarsku garanciju u iznosu navedenom u prethodnom stavu.

Garancija za uredno izvršenje ugovora dostavlja se u originalu. Garancija ne smije biti ni na koji način oštećena (bušenjem, i sl.) jer probušena ili oštećena garancija se ne može naplatiti. Ukoliko garancija za uredno izvršenje ugovora nije dostavljena na propisan način, shodno uslovima iz tenderske dokumentacije i u roku koji je odredio ugovorni organ, zaključeni ugovor će se smatrati apsolutno ništavim. Ukoliko ne nastupi nijedan od slučajeva koji bi zahtijevao realizaciju garancije za uredno izvršenje ugovora, ugovorni organ vrši povrat dokumenta. NAPOMENA: Pokriće bankarske garancije ne oslobađa dobavljača od odgovornosti sve do namirenja stvarne štete.

Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za uredno izvršenje ugovora vršit će se u skladu sa Pravilnikom o obliku garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14) i odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

## **27. Podugovaranje**

U slučaju podugovaranja, ponuđač mora u svojoj ponudi naznačiti da će i koji dio (opisno i procentualno) ugovora dati podugovaraču. U ponudi ponuđač ne mora identifikovati podugovarača, ali se mora izjasniti da li će biti plaćanje direktno podugovaraču.

Ukoliko u ponudi nije identificiran podugovarač, izabrani ponuđač je dužan, prije nego uvede podugovarača u posao, pismeno zatražiti od ugovornog organa saglasnost za uvođenje podugovarača, sa svim podacima vezano za podugovarača.

Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor neće sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog odobrenja ugovornog organa. Ugovorni organ će izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača u skladu sa članom 44. Zakona i obavijestiti dobavljača o svojoj odluci najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču.

Ukoliko ugovorni organ odbije dati saglasnost za uvođenje podugovarača za koje je izabrani ponuđač dostavio zahtjev, dužan je pismeno obrazložiti razloge zbog kojih nije dao saglasnost (npr. po prijemu zahtjeva ugovorni organ je uradio određene provjere i utvrdio da je podugovarač dužnik po osnovu PDV-a).

Nakon što ugovorni organ odobri podugovaranje, izabrani ponuđač je dužan prije početka realizacije podugovora dostaviti ugovornom organu podugovor zaključen s podugovaračem, kao osnov za neposredno plaćanje podugovaraču, i koji kao obavezne elemente mora sadržavati sljedeće:

- a) količinu, vrijednost, mjesto i rok pružanja usluga;
- b) podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršavanje ugovora snosi izabrani ponuđač.

Podugovarač ne može u postupku javne nabavke istovremeno učestvovati kao ponuđač ili kao član grupe ponuđača. Ugovorni organ će u tom slučaju odbiti zahtjev za podugovaranje sa takvim ponuđačem.

## **28. Rok za donošenje odluke o rezultatu postupka javne nabavke**

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude.

Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte.

## **29. Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču**

Plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti putem Jedinственог računa trezora BiH u roku od 15 dana od prijema ispravne fakture sa priložima ponuđača što će biti posebno precizirano ugovorom/okvirnim sporazumom sa izabranim ponuđačem.

U slučaju da ugovorni organ kasni sa plaćanjem, ali da je kašnjenje rezultat propuštanja preduzimanja radnji za koje je ugovorni organ odgovoran, ponuđač će moći naplatiti zakonsku zateznu kamatu.

## **DODATNE INFORMACIJE**

### **30. Provjera računске ispravnosti ponude i objašnjenje neprirodno niske cijene**

Ugovorni organ je obavezan provjeriti računsku ispravnost ponude.

Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke iz obrasca za cijenu ponude ili cijena ponude bez poreza na dodatu vrijednost navedeni u ispunjenom obrascu za cijenu ponude u ponudi ne odgovaraju metodologiji definisanoj u vezi sa načinom određivanja cijene iz ove TD, ugovorni organ ih ispravlja u skladu sa tako propisanom metodologijom.

Ugovorni organ ispravlja i druge računске greške u obrascu za cijenu ponude i obrascu za dostavljanje ponude.

Kada cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izražena u obrascu za cijenu ponude ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izraženoj u obrascu za dostavljanje ponude, važi cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izražena u obrascu za cijenu ponude.

U zahtjevu za prihvatanje ispravke računске greške, u smislu ove tačke TD, koji ugovorni organ obavezno mora tražiti, označava se koji dio ponude je ispravljen kao i nova cijena ponude proizašla nakon ispravke. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Ugovorni organ obavezno od ponuđača traži objašnjenje cijene ponude koju smatra neprirodno niskom ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- a) cijena ponude je za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, ukoliko su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili
- b) cijena ponude je za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ugovorni organ može od ponuđača zatražiti objašnjenje cijene ponude, ako smatra da je ona neprirodno niska i iz drugih razloga navedenih u članu 66. Zakona.

Odgovor ponuđača na zahtjev za prihvatanje ispravke računске greške i objašnjenje cijene ponude sastavni su dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

### **31. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata**

Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske i tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke, odnosno u postupak ocjene ponuda.

Ponuđači će u ponudi navesti koji podaci se moraju smatrati povjerljivim, pravni osnov po kom se ti podaci smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljivi.

Ponuđači moraju napraviti spisak informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

Obrazac spiska povjerljivih informacija, koji je sastavni dio ove TD, je Prilog III.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
- c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača.

Ako ponuđač kao povjerljive označi podatke koji, prema odredbama prethodnog stava, ne mogu biti proglašeni povjerljivim podacima, oni se neće smatrati povjerljivim.

Nakon javnog otvaranja ponuda nijedna informacija u vezi s ispitivanjem, pojašnjenjem ili ocjenom ponuda ne smije se otkrivati nijednom učesniku u postupku ili trećem licu prije nego što se odluka o rezultatu postupka ne saopći učesnicima u postupku.

Učesnici u postupku javne nabavke ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za vlastite potrebe niti proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, crteže, nacрте, modele, uzorke, kompjuterske programe i dr.) koji su im stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način u toku postupka javne nabavke.

### **32. Sukob interesa / korupcija**

U skladu sa članom 52. stav (2) Zakona svaki ponuđač dužan je u ponudi dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci.

Ukoliko ponuđač ne dostavi navedenu izjavu ili je ne dostavi na način tražen TD ponuda će biti odbačena kao nedopuštena.

Obrazac navedene izjave, koji je sastavni dio ove TD, je Prilog VII.

### **33. Pouka o pravnom lijeku**

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, u rokovima i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

## **PRILOZI:**

- I Obrazac za dostavljanje početne ponude
- II Obrazac za početnu cijenu ponude
- III Povjerljive informacije
- IV Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45 Zakona o javnim nabavkama
- V Obrazac izjave o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona
- VI Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50. tačke Zakona o javnim nabavkama-
- VII Obrazac izjave o ispunjenosti uslova iz člana 52. Zakona
- VIII Garancija za uredno izvršenje ugovora
- IX Nacrt okvirnog sporazuma
- X Ovlaštenje za zastupanje i učešće na otvaranju ponuda

## OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE POČETNE PONUDE

Broj nabavke : 07-2-16-3-98-1/18  
 Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine,  
 Sjedište: Danijela Ozme broj 7, Sarajevo

**PONUĐAČ:** \_\_\_\_\_

**ID broj ponuđača:** \_\_\_\_\_

**Adresa ponuđača:** \_\_\_\_\_

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, upisuju se isti podaci za sve članove grupe ponuđača, kao i kada ponudu dostavlja samo jedan ponuđač, a pored naziva ponuđača koji je predstavnik grupe ponuđača upisuje se i podatak da je to predstavnik grupe ponuđača. Podgovarač se ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke.

**KONTAKT OSOBA za predmetnu ponudu**

<b>Ime i prezime</b>	
<b>Adresa</b>	
<b>Telefon</b>	
<b>Faks</b>	
<b>E-mail</b>	

**IZJAVA PONUĐAČA**

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, Izjavu ponuđača popunjava predstavnik grupe ponuđača.

U postupku javne nabavke, koji ste pokrenuli i koji je objavljen na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci ....., dana ....., dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj: .....(broj nabavke koji je dao Ugovorni organ), ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz TD za nabavku \_\_\_\_\_, u skladu sa uslovima iz TD, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude je:

<b>Cijena ponude bez PDV</b>	<b>KM</b>
<b>Ponudeni popust</b>	<b>%</b>
<b>Cijena ponude sa uračunatim popustom</b>	<b>KM</b>
<b>PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom)</b>	<b>KM</b>
<b>Ukupna ponudena cijena (sa uračunatim popustom i PDV)</b>	<b>KM</b>

Uz ponudu dostavljamo i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, prihvatamo da je relevantna cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Sjedište Ugovornog organa je ul. Danijela Ozme broj 7., 71000 Sarajevo.

5. U pogledu primjene preferencijalnog tretmana domaćeg izjavljujemo da (ZAOKRUŽITI):
- a) je ponuđač domaći privredni subjekt sa sjedištem u BiH i da su najmanje 50% radne snage rezidenti Bosne i Hercegovine, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg;
  - b) je ponuđač privredni subjekt registriran u zemlji potpisnici CEFTA 2006., odnosno sa sjedištem u ..... i da su najmanje 50% radne snage rezidenti .....
  - c) naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.

**Napomena:** Ukoliko ponuđač ne zaokruži niti jednu od navedenih opcija njegova ponuda se neće smatrati domaćom.

6. Ova ponuda važi \_\_\_\_\_ (broj dana ili mjeseci se upisuju i broječno i slovima, a u slučaju da se razlikuju, validan je rok važenja ponude upisan slovima), računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do [...../...../.....] (datum).

7. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su navedeni u TD i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u TD zbog koje bi bili isključeni iz učešća. Ukoliko naša ponuda bude najuspješnija u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku koji je utvrđen u TD, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: [.....]

Potpis ovlaštene osobe: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija:

[Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih]

## OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE LOT 1

Strana \_\_\_\_ od \_\_\_\_

Naziv dobavljača: \_\_\_\_\_

Ponuda br. \_\_\_\_\_

R. br.	Opis pošiljke, obična pošiljka	(broj komada pošiljki) do 20 gr.	(broj komada pošiljki) do 250 gr.	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1.	Pošiljke za dostavni region Evrope,	62.000	-		
2.	Pošiljke za dostavni region van Evrope (prekookeanske i ostale zemlje)	3.500	-		
3.	Pošiljke za dostavni region Evrope,	-	186		
4.	Pošiljke za dostavni region van Evrope (prekookeanske i ostale zemlje)		42		
5.	<b>UKUPNA CIJENA</b>				
6.	<b>POPUST</b>				
7.	<b>UKUPNA CIJENA PONUDE SA POPUSTOM</b>				

Potpis i pečat ponuđača \_\_\_\_\_

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00.

Datum i mjesto \_\_\_\_\_



## OBRAZAC ZA CIJENU POČETNE PONUDE LOT 2

Strana \_\_\_\_ od \_\_\_\_

Naziv dobavljača: \_\_\_\_\_

Ponuda br. \_\_\_\_\_

R. br.	Opis pošiljke	Broj pošiljki do 100 grama	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1.	Pošiljke za dostavni region Evrope	<b>65.000 komada</b>		
2.	Pošiljke za dostavni region van Evrope (prekookeanske i ostale zemlje)	<b>5.000 komada</b>		
<b>UKUPNA CIJENA</b>				
<b>POPUST</b>				
<b>UKUPNA CIJENA PONUDE SA POPUSTOM</b>				

Potpis i pečat ponuđača \_\_\_\_\_

Napomena:

5. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
6. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
7. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
8. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00.

Datum i mjesto \_\_\_\_\_

<b>Pregled birača koji su glasali putem pošte na Lokalnim izborima 2016. godine</b>	
<b>Država</b>	<b>Prosjek</b>
ALBANIJA	1
ARMENIJA	1
AUSTRALIJA	683
AUSTRIJA	6661
BELGIJA	279
BIVŠA JUGOSLOVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA	12
BULGARIJA	2
CRNA GORA	599
ČESKA REPUBLIKA	48
DANSKA	1226
EGIPAT	1
FINSKA	154
FRANCUSKA	445
GRČKA	12
HOLANDIJA	991
ICELAND	2
IRSKA	37
ITALIJA	1652
IZRAEL	3
JAPAN	2
JORDAN	1
JUŽNA AFRIKA	1
JUŽNI SUDAN	1
KANADA	233
KATAR	14
KAZAHSTAN	1
KOSOVO	2
LIBIJA	1
LIHTENŠTAJN	8
LUKSEMBURG	218
MAĐARSKA	23
MALEZIJA	3
MALTA	14
MOLDAVIJA	1

<b>Pregled birača koji su glasali putem pošte na Lokalnim izborima 2016. godine</b>	
<b>Država</b>	<b>Prosjek</b>
NORVEŠKA	773
NOVI ZELAND	1
NJEMAČKA	8556
POLJSKA	5
PORTUGAL	6
REPUBLIKA HRVATSKA	21392
RUSIJA	11
SAD	2431
SAUDIJSKA ARABIJA	2
SLOVAČKA	10
SLOVENIJA	1564
SRBIJA	8216
ŠPANIJA	18
ŠVEDSKA	4325
ŠVICARSKA	4587
TANZANIJA	1
TURSKA	24
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI	15
VELIKA BRITANIJA	208
<b>UKUPNO</b>	<b>65477</b>

Naziv dobavljača: \_\_\_\_\_

Ponuda br. \_\_\_\_\_

**POVJERLJIVE INFORMACIJE**

Informacija koja je povjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača

\_\_\_\_\_

**Izjava o ispunjenosti uslova ekonomske i finansijske sposobnosti iz člana 45. stav (1) tačke od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)**

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (*Ime i prezime*), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (*navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti*), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (*Grad / općina*), na adresi \_\_\_\_\_ (*Ulica i broj*), kao ponuđač u **pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga poštanske dostave izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu za Opće izbore 2018. godine**, a kojeg provodi Ugovorni organ Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: \_\_\_\_\_ u „Službenom glasniku BiH“ broj \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 45. st. (1) i (4) pod **punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

Ponuđač \_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- c) Propustio ispuniti obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) Propustio ispuniti obavezu u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat s obavezom ponuđača da u slučaju dodjele Ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke a) do d) na zahtjev Ugovornog organa u roku koji odredi Ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000 KM do 10.000 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200 KM do 2.000 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da Ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke, shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave, zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnog organa.

Izjavu dao:

\_\_\_\_\_  
Mjesto i datum davanja izjave:

\_\_\_\_\_  
Potpis i pečat nadležnog organa:

**Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. stav (1) tačka a)  
Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)**

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (*Ime i prezime*), sa ličnom kartom broj : \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (*Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti*), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (Grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (*Ulica i broj*), kao ponuđač u **u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga poštanske dostave izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu za Opće izbore 2018. godine**, a kojeg provodi Ugovorni organ Centralna izborna komisija BiH, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj : \_\_\_\_\_ u „Službenom glasniku BiH“ broj : \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 47. stavom (1) i (4) pod **punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

Dokumenti čije obične kopije dostavlja ponuđač \_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačka a) su identični sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom ponuđača da u slučaju dodjele Ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačke a) i d) na zahtjev Ugovornog organa u roku koji odredi Ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao:

\_\_\_\_\_  
Mjesto i datum davanja izjave :

\_\_\_\_\_  
Potpis i pečat ponuđača :

**Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50. tač. e) (Tehnička i profesionalna sposobnost u postupku nabavke usluga ) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14)**

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (*Ime i prezime*), sa ličnom kartom broj : \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (*Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti*), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (Grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (*Ulica i broj*), kao ponuđač **u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga poštanske dostave izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu za Opće izbore 2018. godine**, a kojeg provodi ugovorni organ Centralna izborna komisija BiH, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: \_\_\_\_\_ u „Službenom glasniku BiH“ broj: \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 50. tačke a) i e) pod **punom materijalnom i kaznenom odgovornošću dajem sljedeću izjavu/e**:

- e) o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti te mjerama kojima raspolaže pružalac usluga za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta (ova izjava se traži u tenderskoj dokumentaciji u tački 13.3.2 **pod a**);

**Navesti precizne podatke vezane za zahtjeve iz tenderske dokumentacije:**

---



---



---



---



---

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje tehnička i profesionalna sposobnost iz članova 48. do 51. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000 KM do 10.000 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200 KM do 2.000 KM za odgovorno lice ponuđača.

Mjesto i datum davanja izjave:

\_\_\_\_\_  
Potpis i pečat ponuđača:

\_\_\_\_\_

## IZJAVA IZ ČLANA 52. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (*Ime i prezime*), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (*Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti*), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (*Grad/općina*), na adresi \_\_\_\_\_ (*Ulica i broj*), kao ponuđač u **pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku usluga poštanske dostave izbornog materijala na adrese biračima u inostranstvu za Opće izbore 2018. godine**, a kojeg provodi Ugovorni organ Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci broj: \_\_\_\_\_ u „Službenom glasniku BiH“ broj : \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama **pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću**

## IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
  2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u Ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
  3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u Ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
  4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
  5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.
- Davanjem ovu izjave, svjestan sam krivične odgovornosti predviđene za krivična djela primanja i davanja mita i krivična djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u krivičnim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum davanja izjave: \_\_\_\_\_

Potpis i pečat nadležnog organa: \_\_\_\_\_

M.P.



Naziv i logo banke

Adresa

Datum:

## GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA

Za Ugovorni organ: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Informisani smo da je naš klijent, \_\_\_\_\_ [ime i adresa najuspješnijeg ponuđača), od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ / [naznačiti broj i datum odluke] odabran da potpiše, a potom i realizira Ugovor o javnoj nabavci \_\_\_\_\_ čija je vrijednost ..... KM.

Također smo informisani da vi, kao Ugovorni organ, zahtijevate da se izvršenje Ugovora garantira u iznosu od \_\_\_\_\_% od vrijednosti Ugovora, što iznosi \_\_\_\_\_ KM, slovima: \_\_\_\_\_ (naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije), da bi se osiguralo poštovanje Ugovorenih obveza u skladu sa dogovorenim uslovima.

U skladu sa naprijed navedenim, \_\_\_\_\_ (ime i adresa banke) se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, sa tim što ukupni iznos ne može preći \_\_\_\_\_ (naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu jamstva) u roku od tri radna dana po primitku vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži vašu izjavu da ponuđač / dobavljač ne ispunjava svoje obveze iz Ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava po ovoj garanciji prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i ispravno kodiran teleksom / telegrafom od vaše banke potvrđujući da je vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog teleksom ili telegrafom na adresu:

Ova garancija stupa na snagu \_\_\_\_\_ (navesti datum izdavanja garancije)

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana \_\_\_\_\_ (naznačiti datum i vrijeme garancije shodno uslovima iz nacrtu Ugovora).

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaše lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat

(BANKA)

**NACRT**

Na osnovu člana 32. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14) i Odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o zaključenju okvirnog sporazuma za nabavku usluga poštanske dostave izbornog materijala (preporučena pošiljka) na adrese biračima u inostranstvu broj: \_\_\_\_\_/18 od \_\_\_\_\_.2018. godine zaključuje se

**OKVIRNI SPORAZUM**

**o vršenju usluga prijenosa poštanskih pošiljki za LOT 2**

između:

**1. Bosna i Hercegovina Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine**, sa sjedištem u Sarajevu u ulici Danijela Ozme br. 7, koju zastupa predsjednica Dr. Irena Hadžiabdić kao naručioca posla (u daljem tekstu: **Naručilac**), idenifikacioni broj:4200539410001, JRT broj: 0000030000000145 kod Centralne banke Bosne i Hercegovine i

**2.** \_\_\_\_\_ sa sjedištem u \_\_\_\_\_ u ulici \_\_\_\_\_ broj\_\_\_\_, kojeg zastupa \_\_\_\_\_ kao izvršioca posla (u daljem tekstu: **Izvršilac**), JIB \_\_\_\_\_, matični broj \_\_\_\_\_ račun broj: \_\_\_\_\_ kod \_\_\_\_\_ banke.

**Član 1.**

**(Predmet okvirnog sporazuma)**

(1) Predmet ovog okvirnog sporazuma je **izvršenje usluga prijenosa (prijema, otpreme, prevoza, prispjeća i uručenja) pisama-preporučena pošiljka težine do 100 grama na adrese biračima u inostranstvu – LOT 2 za Opće izbore 2018. godine** (u daljem tekstu: usluga prijenosa pošiljki) **i za prijevremene izbore tokom trajanja okvirnog sporazuma**, prema sadržaju ponude sa kojom je Izvršilac učestvovao u provedenom otvorenom postupku javne nabavke i u skladu sa narednim odredbama ovog okvirnog sporazuma, vrši u skladu sa narudžbom Naručioca na adrese označene na pismima prema specifikaciji usluga iz člana 11. ovog okvirnog sporazuma.

(2) Naručilac zadržava pravo potpune ili djelimične realizacije nabavke po tenderskoj dokumentaciji usluga prijenosa, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

**Član 2.**

**(Vrijednost okvirnog sporazuma)**

(1) Cijena usluga iz člana 1. ovog okvirnog sporazuma iznosi ukupno \_\_\_\_\_ KM (slovima: \_\_\_\_\_) bez uključenog PDV-a. U skladu sa Zakonom o porezu na dodatnu vrijednost predmetne poštanske usluge su oslobođene obračuna i plaćanja PDV-a.

(2) Na osnovu dokumentacije iz ponude Izvršioca sa kojom je učestvovao u javnom nadmetanju, utvrđene su jedinične cijene za nabavku usluga prijenosa pošiljki u specifikaciji iz člana 11. ovog okvirnog sporazuma.

(3) U ugovornom periodu iz člana 4. ovog okvirnog sporazuma, sporazumne strane imaju pravo da zaključuju pojedinačne ugovore po potrebi bez primjene postupaka utvrđenih u Zakonu o javnim nabavkama BiH, u pogledu svakog od ugovora koji su zaključeni po osnovu ovog okvirnog sporazuma.

(4) Izvršilac se obavezuje na nepromjenjivost cijena tokom cijelog ugovornog razdoblja iz člana 4. ovog okvirnog sporazuma.

### **Član 3. (Način plaćanja)**

(1) Plaćanje po ovom okvirnom sporazumu će se izvršiti na doznačeni transakcijski račun Izvršioca, i to u roku od 15 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom od strane Izvršioca posebno za svaki dostavni ciklus, odnosno izvršene usluge dostave pošiljki na adrese u inostranstvo.

(2) U slučaju da Naručilac kasni sa plaćanjem, ali da je kašnjenje rezultat propuštanja preduzimanja radnji za koje je Naručilac odgovoran, Izvršilac će moći naplatiti zakonsku zateznu kamatu.

### **Član 4. (Trajanje okvirnog sporazuma)**

Ovaj okvirni sporazum zaključuje se na određeno vrijeme na period do dvije godine.

### **Član 5. (Rokovi dostave)**

Dostava pošiljki na dostavne adrese u inostranstvu iz člana 1. ovog okvirnog sporazuma će se izvršiti prema nalogu i zahtjevima Naručioca, u maksimalnom roku do 15 dana računajući od dana predaje pošiljaka na otpremu Izvršiocu usluge.

### **Član 6. (Način preuzimanja pošiljki)**

(1) Preuzimanje pošiljki se vrši na način da Naručilac telefonskim ili pismenim putem obavijesti Izvršioca o potrebi slanja, odnosno primanja određenih pošiljki. Izvršilac je dužan osigurati preuzimanje pošiljki u najkraćem mogućem roku i to na lokaciji koju naznači Naručilac i organizovati otpremu iste na naznačenu/traženu destinaciju.

(2) Troškovi preuzimanja pošiljki uračunati su u ugovorenu cijenu usluga prenosa pošiljki.

(3) Obaveza Naručioca u smislu klasifikacije i pripreme pošiljki podrazumijeva čitko i potpuno adresiranje pošiljki-personalizovane pošiljke, sa brojem preporučene pošiljke (R oznaku) i listom preporučenih pošiljki u skladu sa poštanskim propisima i grupisane prema nazivu odredišne zemlje primaoca.

### **Član 7. (Potvrde o otpremi pošiljki)**

(1) Izvršilac je u obavezi da Naručiocu osigura potvrde o otpremi pošiljki po dostavnim regionima (izvještaji i poštanski zaključci koji se rade po odredišnim zemljama i/ili regionima), a koji se uobičajeno ispostavljaju ili se dostavljaju na zahtjev Naručioca.

(2) Pošiljke koje ne budu isporučene bit će vraćene na adresu pošiljaoca besplatno.

### **Član 8. (Osiguranje garancije za deklarisanu rok isporuke)**

Izvršilac garantuje deklarisanu rok prenosa, a na zahtjev Naručioca može se osigurati izjava o garantovanju roka prenosa ili druga vrsta garancije po izboru i zahtjevu Naručioca.

**Član 9.**  
**(Rute za otpremanje pošiljki)**

(1) Prilikom otpreme i razmjene pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju Izvršilac je obavezan da primjenjuje međunarodne poštanske akte.

(2) Izvršilac je obavezan izvršiti prevoz pošiljki od sjedišta Naručioca do prijemne pošte ....., a razmjenu pošiljki vršiti preko izmjenične pošte .....

(3) Uručenje pošiljki primaocima u zemlji odredišta vrši se prema standardima isporuke iz Akta svjetskog poštanskog saveza za svaku zemlju odredišta.

**Član 10.**  
**(Vanredne okolnosti)**

(1) Naručilac i Izvršilac se neće smatrati odgovornim za kašnjenje u ispunjavanju obaveza prema ovom okvirnom sporazumu ako je kašnjenje uslijedilo zbog više sile.

(2) Pod višom silom podrazumijevaju se slučajevi koji se mogu pojaviti poslije stupanja okvirnog sporazuma na snagu, a koji nisu pod kontrolom nijedne ugovorne strane, niti se objektivno mogu predvidjeti, a sprječavaju jednu ili obje ugovorne strane u ispunjavanju njihovih obaveza.

(3) U što skorijem roku, nakon djelovanja *više sile*, a ne duže od dva dana, Izvršilac detaljno obavještava Naručioca pismenim putem o djelovanju *više sile*. U slučaju da se utvrdi da Izvršilac nije u mogućnosti da ispunji obaveze prema ovom okvirnom sporazumu, Naručilac ima, i može koristiti, pravo na raskid ovog okvirnog sporazuma o čemu će pismenim putem obavijestiti Izvršioca u roku ne dužem od tri dana nakon saznanja o djelovanju više sile.

**Član 11.**  
**(Specifikacija)**

Sastavni dio ovog okvirnog sporazuma je specifikacija usluga sa težinama pošiljki, jediničnim cijenama i ukupnom cijenom koju je Izvršilac priložio u svojoj Ponudi \_\_\_\_\_ za usluge prijenosa pošiljki sa kojom je učestvovao u otvorenom postupku javne nabavke.

**Član 12.**  
**(Raskid)**

Naručilac ima pravo da raskine okvirni sporazum ili bilo koju odredbu ovog okvirnog sporazuma u bilo kom trenutku tako što će o tom poslati obavještenje Izvršiocu. U slučaju raskida okvirnog sporazuma, Izvršilac može naplatiti od Naručioca troškove, u razumnim okvirima, koje je do raskida okvirnog sporazuma imao. Takve troškove će Naručilac platiti samo u slučaju da Izvršilac pruži Narućiocu zadovoljavajuće dokaze.

**Član 13.**  
**(Propust i štete)**

(1) Naručilac smatra da je Izvršilac napravio propust u odnosu na ovaj okvirni sporazum, ukoliko Izvršilac propusti, iz razloga koji mu se mogu pripisati, ili odbije, da:

- a) ispunji bilo koju obavezu ili sve obaveze prema ovom okvirnom sporazumu;

- b) ispoštuje bilo koje ili sve rokove i uslove predviđene ovim okvirnim sporazumom; ili
- c) ispuni bilo koju ili sve obaveze utvrđene ovim okvirnim sporazumom u vremenskom roku predviđenom članom 5. ovog okvirnog sporazuma.

(2) U slučaju ako Izvršilac napravi ovakav propust, Naručilac može, putem dostave pisane obavijesti Izvršiocu, raskinuti ovaj okvirni sporazum u cjelosti ili jedan dio ili dijelove na koje se propust odnosi, na osnovu čega se istog trenutka smatra da je Izvršilac napravio propust.

(3) Kao alternativa u odnosu na stav (2) ovog člana, u slučaju kad Izvršilac napravi propust, Naručilac može prema svom diskrecijskom pravu, odrediti razuman vremenski rok Izvršiocu da otkloni propust i ispuni svoje obaveze. Razuman vremenski rok i novi datum sadržani su u pisanoj formi izmjena i dopuna ovog okvirnog sporazuma, koju su obje ugovorne strane dužne ispoštovati.

(4) Ukoliko utvrđeni razumni vremenski rok rezultira u kasnijim datumima ispunjenja obaveza od datuma određenih članom 5. ovog okvirnog sporazuma, Naručilac će ugovornu kaznu Izvršiocu obračunavati u skladu sa članom 14. ovog ugovora.

(5) Ukoliko Izvršilac ne otkloni propust i ne ispuni obaveze u utvrđenom razumnom vremenskom roku, a usaglašenom u stavu (3) ovog člana, Naručilac može, dostavom pisane obavijesti Izvršiocu, a po isteku utvrđenog razumnog vremenskog roka, odmah raskinuti ovaj okvirni sporazum.

(6) Po raskidanju ovog okvirnog sporazuma u cjelosti ili dijelom ili dijelovima zbog kojih se smatra da je Izvršilac napravio propust, Naručilac može angažirati drugog dobavljača za taj isti posao i naplatiti razliku u cijeni od Izvršioca koji je napravio u propust.

(7) Izvršilac je dužan naknaditi štetu Naručiocu nastalu usljed svih gubitaka, naplata, troškova i izdataka, a koju Naručilac može pretrpjeti zbog propusta Izvršioca, uključujući i onu koja nastane kao rezultat angažiranja drugog dobavljača.

#### **Član 14.** **(Ugovorna kazna)**

(1) U slučaju kašnjenja u pružanju usluga, do kojeg je došlo krivicom Izvršioca iz člana 13. stav (4) ovog okvirnog sporazuma, Izvršilac će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene usluge, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti usluga utvrđene u članu 2. stav (1) ovog ugovora.

(2) Pod kašnjenjem pružanja uslugau smislu stava (1) ovog člana, smatra se:

a) za pošiljke za dostavni region Evrope- za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, počev od prvog dana nakon isteka roka iz člana 5. okvirnog sporazuma i

b) za pošiljke za dostavni region van Evrope, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, počev od četvrtog dana nakon isteka roka iz člana 5. okvirnog sporazuma.

(3) Izvršilac je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Naručioca.

(4) Naručilac neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile iz člana 10. ovog okvirnog sporazuma, kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje Izvršilac nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

**Član 15.**  
**(Bankovna garancija)**

Ponuđač je obavezan dostaviti u roku od 10 dana od dana zaključivanja (obostranog potpisivanja) ugovora iz člana 2. stav (3) ovog okvirnog sporazuma, garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku bezuslovne bankarske garancije u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti, rok izvršenja ugovornih obaveza plus 30 dana nakon datuma isporuke posljednjeg dijela ugovorenih poštanskih pošiljki.

**Član 16.**  
**(Zaštita prava)**

(1) Sve eventualne sporove po ovom okvirnom sporazumu, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko do sporazuma ne dođe, za rješavanje spora nadležan je Sud Bosne i Hercegovine.

(2) Na sva prava i obaveze ugovornih strana koja nisu regulisana ovim okvirnim sporazumom, primjenjivat će se odredbe zakona o obligacionim odnosima.

**Član 17.**  
**(Broj primjeraka okvirnog sporazuma)**

Ovaj okvirni sporazum sačinjen je u četiri istovjetna primjerka od kojih ugovorne strane zadržavaju po dva primjerka.

**Član 18.**  
**(Zaključivanje)**

Nakon zaključivanja ovog okvirnog sporazuma njegove odredbe ne mogu se mijenjati.

**Član 19.**  
**(Stupanje na snagu)**

Ovaj okvirni sporazum stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih osoba ugovornih strana.

IZVRŠILAC

NARUČILAC

\_\_\_\_\_  
Direktor

Centralna izborna komisija BiH  
Predsjednica

\_\_\_\_\_  
Dr. Irena Hadžiabdić

Broj:

Broj:

Datum:

Datum:

Napomena: Konačan tekst okvirnog sporazuma ugovorne strane će precizirati nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača.

## PRILOG IX

Na osnovu člana 77. stav (1), a u vezi člana 5. stav (1) tačka a), člana 10. stav (1) tačka d) i člana 83. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" br. 39/14) i Odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o vršenju usluga prenosa poštanskih pošiljki broj: 07-2-16-3-\_\_\_\_\_/18 od \_\_\_\_\_.2018. godine zaključuje se

### UGOVOR o vršenju usluga prijenosa poštanskih pošiljki

između:

1. Bosna i Hercegovina Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Sarajevu u ulici Danijela Ozme br. 7, koju zastupa Predsjednica dr. Irena Hadžić kao naručioca posla (u daljem tekstu: **Naručilac**), idenifikacioni broj:4200539410001, JRT broj: 0000030000000145 kod Centralne banke Bosne i Hercegovine i

2. „\_\_\_\_\_ sa sjedištem u \_\_\_\_\_u ulici \_\_\_\_\_ broj \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Kojeg zastupa direktor \_\_\_\_\_ Izvršioca posla (u daljem tekstu: **Izvršilac**), JIB \_\_\_\_\_, PDV \_\_\_\_\_ na transakcijski račun \_\_\_\_\_ kod \_\_\_\_\_Banke

#### Član 1. (Predmet ugovora)

Predmet ovog ugovora je **izvršenje usluga prijenosa (prijema, otpreme, prevoza, prispjeća i uručnja) običnih pisama težine do 20 grama na adrese biračima u inostranstvu i pisama do 250 grama na adrese partnerskim udruženjima u inostranstvo za provođenje Općih izbora 2018. godine LOT 1** (u daljem tekstu: usluga prijenosa) koje Izvršilac, prema sadržaju ponude broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_.2018. godine i u skladu sa narednim odredbama ovog ugovora.

#### Član 2. (Vrijednost ugovora)

(1) Cijena usluga iz člana 1. ovog ugovora iznosi ukupno \_\_\_\_\_ KM (slovima: \_\_\_\_\_). U skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost predmetne poštanske usluge su oslobođene obračuna i plaćanja PDV-a.

(2) Izvršilac se obavezuje na nepromjenjivost cijena tokom cijelog ugovornog razdoblja iz člana 4. ovog ugovora.

#### Član 3. (Način plaćanja)

Plaćanje po ovom ugovoru će se izvršiti na doznačeni transakcijski račun Izvršioca, i to u roku od 15 dana od dana prijema računa sa kompletnom dokumentacijom od strane Izvršioca, odnosno izvršene usluge dostave pošiljki na adrese u inostranstvo.

**Član 4.**  
**(Trajanje ugovora)**

(1) Ovaj ugovor zaključuje se na određeno vrijeme u trajanju do tri (3) mjeseca nakon potpisivanja ovog ugovora, računajući od dana predaje pošiljaka na otpremu Izvršiocu usluge.

(2) Dostava izbornog materijala na dostavne adrese u inostranstvu iz člana 1. ovog ugovora će se izvršiti prema nalogu i zahtjevima Naručioca, u maksimalnom roku do 15 dana računajući od dana predaje pošiljaka na otpremu Izvršiocu usluga.

**Član 5.**  
**(Način preuzimanja pošiljki)**

(1) Preuzimanje pošiljki se vrši na način da Naručilac telefonskim ili pismenim putem obavijesti Izvršioca o potrebi slanja, odnosno primanja određenih pošiljki. Izvršilac je dužan osigurati preuzimanje pošiljki u najkraćem mogućem roku i to na lokaciji koju naznači Naručilac i organizovati otpremu iste na naznačenu/traženu destinaciju.

(2) Troškovi preuzimanja pošiljki uračunati su u ugovorenu cijenu usluga.

(3) Obaveza Naručioca u smislu klasifikacije i pripreme pošiljki podrazumijeva čitko i potpuno adresiranje pošiljki i to: adresa primaoca na donjoj desnoj strani, adresa pošiljaoca na gornjoj lijevoj strani (izgled adresne strane je prilog ovom ugovoru), a pošiljke trebaju biti grupisane prema nazivu odredišne zemlje primaoca.

**Član 6.**  
**(Potvrde o otpremi pošiljki)**

(1) Izvršilac je u obavezi da Naručiocu osigura potvrde o otpremi pošiljki po dostavnim regionima (izvještaji i poštanski zaključci koji se rade po odredišnim zemljama i/ili regionima), a koji se uobičajeno ispostavljaju ili se dostavljaju na zahtjev Naručioca.

(2) Pošiljke koje ne budu isporučene bit će vraćene na adresu pošiljaoca besplatno.

**Član 7.**  
**(Osiguranje garancije za deklarirani rok isporuke)**

Izvršilac garantuje deklarirani rok prenosa, a na zahtjev Naručioca može se osigurati izjava o garantovanju roka prenosa ili druga vrsta garancije po izboru i zahtjevu Naručioca.

**Član 8.**  
**(Rute za otpremanje pošiljki)**

(1) Prilikom otpreme i razmjene pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju Izvršilac je obavezan da primjenjuje međunarodne poštanske akte.

(2) Izvršilac je obavezan izvršiti prevoz pošiljki od sjedišta Naručioca do prijemne pošte \_\_\_\_\_ Sarajevo, a razmjenu pošiljki vršiti preko izmjenične pošte \_\_\_\_\_ Sarajevo.

(3) Uručenje pošiljki primaocima u zemlji odredišta vrši se prema standardima isporuke iz Akta svjetskog poštanskog saveza za svaku zemlju odredišta.



**Član 9.**  
**(Vanredne okolnosti)**

(1) Naručilac i Izvršilac se neće smatrati odgovornim za kašnjenje u ispunjavanju obaveza prema ovom ugovora ako je kašnjenje uslijedilo zbog više sile.

(2) Pod višom silom podrazumijevaju se slučajevi koji se mogu pojaviti poslije stupanja ugovora na snagu, a koji nisu pod kontrolom nijedne ugovorne strane, niti se objektivno mogu predvidjeti, a sprječavaju jednu ili obje ugovorne strane u ispunjavanju njihovih obaveza.

(3) U što skorijem roku, nakon djelovanja *više sile*, a ne duže od dva dana, Izvršilac detaljno obavještava Naručioca pismenim putem o djelovanju *više sile*. U slučaju da se utvrdi da Izvršilac nije u mogućnosti da ispuni obaveze prema ovom ugovora, Naručilac ima, i može koristiti, pravo na raskid ovog ugovora o čemu će pismenim putem obavijestiti Izvršioca u roku ne dužem od tri dana nakon saznanja o djelovanju više sile.

**Član 10.**  
**(Specifikacija)**

Sastavni dio ovog ugovora je specifikacija usluga sa težinama pošiljki, jediničnim cijenama i ukupnom cijenom koju je Izvršilac priložio u svojoj Ponudi za usluge prijenosa broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine.

**Član 11.**  
**(Zaštita prava)**

(1) Sve eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko do sporazuma ne dođe, za rješavanje spora nadležan je Sud BiH.

(2) Na sva prava i obaveze ugovornih strana koja nisu regulisana ovim ugovora, primjenjivat će se odredbe zakona o obligacionim odnosima.

**Član 12.**  
**(Broj primjeraka ugovora)**

Ovaj ugovora sačinjen je u četiri istovjetna primjerka od kojih ugovorne strane zadržavaju po dva primjerka.

**Član 13.**  
**(Stupanje na snagu)**

Ovaj ugovora stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih osoba ugovornih strana.

**IZVRŠILAC**

\_\_\_\_\_  
Direktor

**NARUČILAC**

Centralna izborna komisija BiH  
Predsjednica

\_\_\_\_\_  
Dr. Irena Hadžiabdić

Broj: \_\_\_\_\_  
Sarajevo, \_\_\_\_\_ 2018. godine

Broj: 07-2-16-3-98-\_\_\_\_\_/18  
Sarajevo, \_\_. \_\_. 2018. godine

## **OVLAŠTENJE ZA ZASTUPANJE I UČEŠĆE NA JAVNOM OTVARANJU PONUDA**

Ovim putem, potvrđujemo da dajemo ovlaštenje za zastupanje i učešće na javnom otvaranju ponuda u ime dobavljača sljedećem predstavniku:

\_\_\_\_\_ - **ime i prezime**  
\_\_\_\_\_ - **broj lične karte**

**Potpis i pečat dobavljača**

\_\_\_\_\_